

Bosne i Hercegovine - Grupacija poslodavaca u oblasti prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sindikat prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključuju

## KOLEKTIVNI UGOVOR

### O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI PROMETA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

U članu 60. stav 5. briše se.

#### Član 2.

Zaključeni Kolektivni ugovor, objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj protokola  
03/1-02-2-2375-2/10  
28. februara 2011. godine  
Sarajevo

Na strani poslodavaca  
Federalno ministarstvo  
prometa i komunikacija  
Ministar  
Nail Šekcanović, s. r.

Broj protokola I-032/11  
28. februara 2011. godine  
Sarajevo

Na strani poslodavaca  
Grupacija poslodavaca u  
oblasti prometa u Federaciji  
BiH unutar Udruženja  
poslodavaca Federacije  
Predsjednik  
Nežad Siočić, s. r.

Broj protokola 08-71/11  
28. februara 2011. godine  
Sarajevo

Na strani zaposlenika  
Sindikat prometa u Federaciji  
BiH  
Predsjednik  
Bejto Kačar, s. r.

Na osnovu člana 112. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), člana 39. Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/05) i člana 119. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/07), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Grupacija poslodavaca u oblasti prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sindikat prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključuju

## KOLEKTIVNI UGOVOR

### O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI PROMETA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

U članu 60. stav 5. briše se.

#### Član 2.

Zaključeni Kolektivni ugovor, objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj protokola  
03/1-02-2-2375-2/10  
28. februara 2011. godine  
Sarajevo

Na strani poslodavaca  
Federalno ministarstvo prometa  
i komunikacija  
Ministar  
Nail Šekcanović, s. r.

Broj protokola I-032/11  
28. februara 2011. godine  
Sarajevo

Na strani poslodavaca Grupacija  
poslodavaca u oblasti prometa u  
Federaciji BiH unutar Udruženja  
poslodavaca Federacije  
Predsjednik  
Nežad Siočić, s. r.

Broj protokola 08-71/11  
28. februara 2011. godine  
Sarajevo

Na strani zaposlenika  
Sindikat prometa u Federaciji  
BiH  
Predsjednik  
Bejto Kačar, s. r.

## FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

### 969

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), federalni ministar prostornog uređenja donosi

### PRAVILNIK

#### O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNIH ISPITA IZ OBLASTI ARHITEKTURE, GRAĐEVINARSTVA, ELEKTROTEHNIKE, MAŠINSTVA I SAOBRAĆAJA

#### Član 1.

U Pravilniku o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/06, 6/08 i 4/10), u članu 23. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Kandidat prije zakazanog termina za polaganje stručnog ispita podnosi zahtjev za odlaganje ispita uz navođenje razloga i prilaganje dokaza o razlozima."

#### Član 2.

U članu 28. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Kandidat koji je položio stručni ispit iz određene oblasti i koji podnese zahtjev za polaganje stručnog ispita iz druge oblasti ili drugog smjera iste oblasti, polaže samo posebni dio stručnog ispita."

#### Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-3-1824/09-7  
5. jula/srpnja 2011. godine  
Sarajevo

Ministar  
Mr. sci. Desnica Radivojević, s. r.  
(SI-753/11-F)

## FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

### 970

Na temelju članka 94. stavak 3. Zakona o temeljima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom